

KE INGODISA JWANG BAKENG SA HO

NGOLA? O hloka ho ingodisa inthaneteng:

1. Fihlella webosaete ya NBT: www.nbt.ac.za, tlanya ho "Book a Test" ebe o latela ditaelo. Hape o ka ingodisa ka inthanete selefounong ya hao.
2. Ho tla ba le lengolo le netefatsang ngodiso ya hao le nang le barcode ya EasyPay leo o ka le jarollang mme wa le hatisa ha o qeta ho tlanya "submit". O tlameha ho isa lengolo la hao la ngodiso sebakeng sa tefo sa EasyPay ho lefa tefiso ya ho etsa teko.

Hape o ka lefa webosaeteng ya EasyPay: www.easypay.co.za. Ha ho hloka hore o tle le dintho tse setsheng sa teko, empa o lokela ho di hatisa o boloke dikhopi. Diphetho di tla fanwa bakeng sa diteko tse lefilweng feela.

Ngodiso e tsamaellana le letsatsi le sebaka. Haeba o hlolwa ho ya sesheneng ya hao e hlophisitsweng ya ho ngola, kapa haeba o batla ho ngola lekgetlo la bobedi, o tlameha ho ingodisa le ho lefa hape.

KE BOKAE HO NGOLA? Tefiso tsa ho ngola bakeng sa Kamohelo ya 2018 ke:

- AQL feela - R80
- AQL le MAT - R160

NA O NE O TSEBA?

Haeba ho sena setsha sa teko ya NBT haufi le moo o dulang, o ka re romela imeile kapa wa re letsetsa mme re tla leka ho hlophisa sebaka se kgethehileng bakeng sa teko ya hao.

Imeile nbt@uct.ac.za

Moh 021 650 3523

Twitter @cetap_uct

Facebook [nationalbenchmarktest](https://www.facebook.com/nationalbenchmarktest)

www.nbt.ac.za



THE NATIONAL BENCHMARK TESTS



CETAP
Centre for Educational
Testing for Access and
Placement



UNIVERSITIES
SOUTH AFRICA



Standard Bank

Testing for 2018
University Placement

■ DITEKO TSA NAHA TSA TEKOLO KE ENG (NATIONAL BENCHMARK TESTS)?

Diteko tsa Naha tsa Tekolo (NBT) di metha hore na o se o loketse ditho tsa yunivesithi.

■ NA KE TLAMEHA HO NGOLA DITEKO?

DiNBT di sebediswa ke diyunivesithi tse ngata naha ka bophara. Di thusa ditsi tsa thuto e phahameng hore di hlalose diphetho tsa ho tswa sekolong jwalo ka tsa Setifikeite sa Naha sa Sekolo (NSC). Diphetho tsa diteko di tshehetsa, empa ha di nke sebaka kapa ho hlahisa hape, diphetho tsa NSC.

Ditsi tse ding tsa thuto e phahameng tsa Afrika Borwa di sebedisa diNBT bakeng sa kamohelo mme tse ding di di sebedisa ho fumana hore na o hloka tshehetso e eketsehileng ya dithuto nakong ya dithuto tsa hao. Di boetse di thusa ka tlhahiso ya kharikulamo. Fumana ho setsi seo o kentseng kopo ho sona hore na o hloka ho ngola diteko.

■ KE TLAMEHA HO NGOLA DITEKO DIFE?

Lekala leo o kentseng kopo ho lona le tla bolela hore na o tlameha ho ngola diteko dife le matsatsi a ho qetela a ho fumana diphetho tsa hao.

■ NKA NGOLLA DITEKO HOKAE?

Sekejule se felletseng le dibaka tsa diteko tsohle se fumaneha webosaeteng ya NBT (www.nbt.ac.za). Haeba ho sena diteko haufi le moo o dulang, romela imeile ho nbt@uct.ac.za, kapa o re letsetse ho 021 650 3523 mme re tla leka ho hlophisa sebaka se kgethehileng bakeng sa teko ya hao.

■ NKA LEBELLA ENG HO DITEKO TSEE?

Hona le diteko tse pedi. Academic Literacy, Quantitative Literacy (tse kopantsweng: AQL), le Mathematics (MAT). Ho tseba haholwanyane ka hore na diteko di shebane le eng, etela webosaete ya rona: www.nbt.ac.za.

Quantitative Literacy e tshwana le Mathematical Literacy.

Baiuthuti ba nang le bokowa le bona ba na le sebaka. Teko ya AQL e boetse e fetoletswe ho Braille.

Teko ka nngwe e hloka hore o sebedise tsebo eo nang le yona – seo o se tsebang le seo o kgonang ho se etsa – ho disebediswa tse bontshang ditebello bakeng sa baiuthuti ba selemo sa pele ho mananeo a yunivesithi.

Diteko ke lekunutu, kahoo ha hona dipampiri tsa kgale hape ha hona disebediswa tse kgethehileng tsa ho ithuta bakeng sa ho itukisetsa diteko.

■ KE LOKELA HO NGOLA NENG?

O lokela ho ngola ha o ikutlwa o loketse, empa o etse bonnete ba hore o ngola ka nako hore o tle o kgotsofatse dinako tsohle tsa ho kwala le ditlhoko bakeng sa (ma)lenaneo leo o kentseng kopo ho lona. O tlameha ho ngola diteko ka bobedi ka letsatsi le le leng. O dumelletswe ho ngola NBT lekgetlo la bobedi, empa o lokela ho netefatsa le lekala la hao pele hore sephetho sa bobedi se tla amohelwa.

■ NKA NGOLA NENG?

Ngodiso bakeng sa dihla tsohle tsa NBT e bula ka la 1 Mmesa 2018.

MATSATSI A TEKOA YA NBT	LETSATSI LA HO QETELA LA INGODISA MARANGRANG	LETSATSI LA HO QETELA LA HO LEFA DITEFISO	DIPHETHO DI FUMANEA HO DITSI	DIPHETHO DI FUMANEA HO BANGODI
20-May-17	2-May-17	8-May-17	8-May-17	19-Jun-17
3-Jun-17	14-May-17	21-May-17	21-May-17	3-Jul-17
*04 Jun-17	14-May-17	21-May-17	21-May-17	3-Jul-17
17-Jun-17	28-May-17	4-Jun-17	4-Jun-17	17-Jul-17
*18-Jun-17	28-May-17	4-Jun-17	4-Jun-17	17-Jul-17
24-Jun-17	4-Jun-17	11-Jun-17	11-Jun-17	24-Jul-17
**30 Jun-17	11-Jun-17	18-Jun-17	18-Jun-17	31-Jul-17
1-Jul-17	11-Jun-17	18-Jun-17	18-Jun-17	31-Jul-17
15-Jul-17	25-Jun-17	2-Jul-17	2-Jul-17	14-Aug-17
*16-Jul-17	25-Jun-17	2-Jul-17	2-Jul-17	14-Aug-17
29-Jul-17	9-Jul-17	16-Jul-17	16-Jul-17	28-Aug-17
12-Aug-17	23-Jul-17	30-Jul-17	30-Jul-17	11-Sep-17
*13-Aug-17	23-Jul-17	30-Jul-17	30-Jul-17	11-Sep-17
26-Aug-17	6-Aug-17	13-Aug-17	13-Aug-17	26-Sep-17
9-Sep-17	20-Aug-17	27-Aug-17	27-Aug-17	9-Oct-17
16-Sep-17	27-Aug-17	3-Sep-17	3-Sep-17	16-Oct-17
30-Sep-17	10-Sep-17	17-Sep-17	17-Sep-17	30-Oct-17
7-Oct-17	17-Sep-17	24-Sep-17	24-Sep-17	6-Nov-17
*08 Oct-17	17-Sep-17	24-Sep-17	24-Sep-17	6-Nov-17
14-Oct-17	30-Sep-17	1-Oct-17	1-Oct-17	13-Nov-17
25-Nov-17	5-Nov-17	12-Nov-17	12-Nov-17	13-Dec-17
2-Dec-17	12-Nov-17	19-Nov-17	19-Nov-17	18-Dec-17
*03-Dec-17	12-Nov-17	19-Nov-17	19-Nov-17	18-Dec-17
**05-Jan	17-Dec-17	17-Dec-17	17-Dec-17	5-Feb-18
6-Jan-18	17-Dec-17	17-Dec-17	17-Dec-17	5-Feb-18

*Sunday test session

**Friday test session